

U cilju:

## PROJEKAT

### „MONITORING POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA NAD ZADRŽANIM LICIMA”

doprinosu bržem i potpunijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT, CPT) za Crnu Goru; unapređenju saradnje državnih institucija i civilnog sektora, pružanju podrške kontolnoj funkciji institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Skupštine Crne Gore u poštovanju ljudskih prava osoba koje borave u ustanovama zatvorenog tipa;

strane potpisnice:

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, koje predstavlja ministar g-din mr Rasko Konjević;
2. Vrhovno državno tužilaštvo, koje predstavlja zamjenik g-din Veselin Vučković;
3. NF „Građanska alijansa“ („Nosilac projekta“), koju predstavlja predsjednik g-din...

## SPORAZUM O SARADNJI

Saglasile su se da međusobnu saradnju na navedenom projektu urede na osnovu sledećeg:

IZMEĐU:

SPORAZUMA O SARADNJI

**MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA – UPRAVA POLICIJE,  
VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA,**

**NF „GRADANSKA ALIJANSA“**

**Jun 2013.**

**U cilju:**

- unapređenja zaštite od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori;
- doprinosa bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela ( CAT i CPT) za Crnu Goru;
- unapređenja saradnje državnih institucija i civilnog sektora, pružanja podrške kontrolnoj funkciji insitutucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Skupštine Crne Gore u poštovanju ljudskih prava osoba koje borave u ustanovama zatvorenog tipa;

**strane potpisnice:**

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, koje predstavlja ministar g-din mr Raško Konjević;
2. Vrhovno državno tužilaštvo, koje predstavlja zamjenik g-din Veselin Vučković;
3. NF „Građanska alijansa“ („Nosilac projekta“), koju predstavlja predsjednik g-din Boris Raonić;

Saglasile su se da međusobnu saradnju na navedenom projektu uredе na osnovu sljedećeg

**SPORAZUMA O SARADNJI**

**Član 1**

**Polje saradnje**

- a) Omogućavanje posjeta obučenim monitorima NF „Građanske alijanse“, policijskim stanicama - područnim jedinicama i ispostavama Uprave policije uz prethodnu najavu i na osnovu odobrenja državnog tužioca, rukovodioca organizacione jedinice UP i zadržanog lica koje će biti dato u roku od 12 h od primljene najave. Ukoliko državni tužilac, rukovodilac organizacione jedinice UP i zadržano lice u roku od 12 h od primljene najave ne odgovore, smatraće se da je odobrenje za posjetu dato. Posjeta policijskim stanicama podrazumijeva uvid u sve prostorije u sastavu policijskih stanica, uvid u dokumentaciju o zadržavanju odnosno lišavanju slobode uz zaštitu identiteta lica na koje se odnosi, odnosno uz njegovu saglasnost, kao i razgovor monitora sa zadržanim licem u prisustvu državnog tužioca ili policijskog službenika. Uvid u dokumentaciju o zadržavanju odnosno lišavanju slobode lica

podrazumjeva uvid u: službenu zabilješku o vremenu i mjestu lišavanja slobode; zapisnik državnog tužioca koji sadrži izjavu lica o vremenu i mjestu lišavanja slobode; dokaz o času uručenja rješenja o zadržavanju zadržanom licu i braniocu; dokaz o danu i času predaje spisa sudiji za istragu ukoliko je žalba izjavljena; i dostavnicu o predaji spisa sudiji za istragu shodno članu 268 stav 2, kao i svim drugim dokumentima vezanim za zadržavanje lica kojima se definišu prava i obaveze kako lica lišenih slobode tako i državnih organa, a koji mogu biti bitni za sam monitornog poštovanja ljudskih prava lica lišenih slobode. Svakom od gore navedenih oblika saradnje, u svakom konkretnom slučaju mora da prethodni obrazložen zahtjev monitora, kako bi se, bez remećenja vršenja službenih mjera i radnji, moglo odrediti vrijeme za monitora, tim prije što državni tužilac ima na raspolaganju vrijeme najduže 48 časova od časa lišenja slobode u kome treba preduzeti određene hitne istražne radnje i donijeti odluke. Razgovor monitora sa zadržanim licem može se odnositi isključivo na okolnosti lišavanja slobode, odnosno u vezi sa njegovim pravima shodno članu 29 Ustava Crne Gore, shodno članovima 3 i 5 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i shodno članu 5 i članovima 264 – 269 Zakonika o krivičnom postupku.

- b) Održavanje konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, državnog tužilaštva i drugim zainteresovanim stranama, u organizaciji Nosioca projekta , a u dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vrhovnim državnim tužiocem;
- c) Učešće u javnoj kampanji promocije razumijevanja ljudskih prava lica koja su lišena slobode, odnosno koja borave u državnim ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori, koju će organizovati Nosilac projekta u dogovoru sa Ministarstvom - Upravom policije;
- d) Razmjenu informacija od značaja za uspješnu realizaciju Memoranduma o saradnji;

## **Član 2 Finansiranje**

Nosilac projekta se obavezuje da na osnovu Projekta obezbijeti finansiranje aktivnosti za koje je odgovoran Nosilac projekta.

Ministarstvo-Uprava policije i Vrhovno državno tužilaštvo će nastojati da, u okviru svojih mogućnosti, doprinesu saradnji na sprovođenju navedenih aktivnosti.

### Član 3

#### Trajanje sporazuma

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i važi 6 mjeseci.

### Član 4

Sporazum je sačinjen u 6 ( šest ) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka o strana potpisnica zadržava po dva.

Sve strane određuju kontakt osobe zadužene za razmjenu informacija važnih za realizaciju Projekta.


U Podgorici, 3. jun 2013. god.

Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije




mr Raško Konjević, ministar

Vrhovno državno tužilaštvo



Veselin Vučković, zamjenik

Građanska alijansa,



Boris Raonić, predsjednik